

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 03/16), člana 29 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, br.21/09 i 40/11), a u vezi sa članom 194, 199, 201, 206 i 215 Zakona o svojinsko pavnim odnosima Crne Gore („Službeni list CG“, br. 19/09) i člana 40 Statuta Opštine Budva („Službeni list CG–Opštinski propisi“, br. 19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana 06. novembra 2017. godine, donijela je

R J E Š E N J E
o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti prolaza

Član 1.

Daje se saglasnost Ivanović Vladanu iz Budve za ustanovljavanje privremenog prava službenosti prolaza preko katastarskih parcela 3087/1 KO Budva i 3087/3 KO Budva, koje su u vlasništvu Opštine Budva a sve prema Idejnom urbanističkom rješenju UP 1 blok broj 5 koji je urađen od strane DOO “Kalos” Budva br.IDU 30/03/2017 i koje je revidovano od strane “Tria”do o Budva pod brojem 85-urš/17 od 22.09.2017.godine .

Prednje se daje kako bi se omogućio prilaz urbanističkoj parceli 1 blok broj 5 u skladu sa DUP-om “Dubovica I –izmjene i dopune “.

Član 2.

Privremena službenost prolaza iz člana 1 ovog Rješenja ustanovljava se do izgradnje pristupnog puta do urbanističke parcele broj 1 u blok br. 5 u skladu sa DUP-om “Dubovica I –izmjene i dopune “.

Član 3.

Službenost prolaza iz člana 1 ovog rješenja, ustanovljava se bez naknade.

Član 4.

Obavezuje se investitor da hortikuturno uredi zelenu površinu preko koje se utvrđuje službenost prolaza , a koja je u DUP-u označena kao UP Z-1 u bloku 5 (urb.parcela sa namjenom zelenila), kao i da prilikom izgradnje pristupnih kolskih i pješačke saobraćajnice do novoplaniranih objekata maksimalno obezbjedi prohodnost uređenog potoka koji se nalazi neposredno uz UP 1 blok broj 5.

Član 5.

Ovlašćuje se Predsjednik opštine Budva da u ime Opštine Budva pred izabranim notarom, po uslovima iz ovog rješenja , potpiše Ugovor o ustanovljanju privremenog prava službenosti prolaza preko opštinskih parcela 3087/1 KO Budva i 3087/3 KO Budva.

Član 6.

Rješenje o davanju saglasnosti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u “Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi“.

Broj: 10-884/1
Budva, 06. novembar 2017. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK
Đordije Vujović